

1b

DIRA NTWA.

K34/82

1. Dira. Mphatho o mongwē le o mongwē o na le kxosi ya ôna, le bakkomana. Byale mphathō o mongwē le o mongwē, dira sera. A ke re Maxasa, ka moraxō Madikwa, ka moraxō Madikwa, byale xe ba e-ya ntweng, xo êta Maxakwa, kamoraxō, Madikwa, ka moraxō, Maxasa, byale ka moraxō moroto wa pele wa Maxasa, byale-byale, e le xore mphathō o mongwē le o mongwē o na le balaudi ba bôna. Byale ka xe kôma e le setiong, moroto wa Maxakwa xa o tsene, xo tseña Madikwa, xe mosomo wa setiong o fedile, byale Madikwa a swanetše xo lwa le Maxakwa, xoba ka mphathō, fela xe Maxakwa a ka fonya Madikwa, Maxasa a swanetše xo thusa Madikwa xore ba fonye Maxakwa, ka xobane moratho xa tswanêla xo fonya moxolo.

Tse ditsošaxo ntwa. Ntwa e tsosa ke thapō ya dikxomo, byale ka ntwa ya Mapono, ba ile ba tswa ba le ka nga ya Mapulaneng ba tsama ba thopa dikxomo ba sepela le dinaxa xoba xo fihla xa Mohlabe. Byale e rile maboyong, ba dula nokeng ya tsola-metsi, yaba Balobedi ba rômêla masoxana Makhutawi, ba bangwē ba fihla xa Mohlabe, byale Mohlabe a rômêla ba bangwē xa Mametsa xore, manaba ba hutse dikxomo, empa ba nokeng ya Tsola-metsi. Mokxosi wa lla masoxana a êma ka meroto ya bôna, le dihlabani tsa bôna. Ba ile ba balaya Mapono a batho, Mañalela ba ile ba thsaba. E ngwē tsela ya xo tsosa ntwa polač le nyatsé.

3. Thuto ya bohlabani. Metse ya bôna ba axa kxaufsi le dithaba, ba axa felō xo tee, byale ba axa merakō e mexolo kudu, xore manaba a se kxone xo tsena. Kudu merakō e be e axile ke ba Makhutewi kxaufsi le noka ya Morula, ba Matloumeng kxaufsi le noka ya Serôbeng, Mohlabe a dutsi xare xa noka tse pedi tse, fela e be a sa kxatla merakō, e be motse le xora la ôna e le lethakō le lengwapa nkwe. Sethsaba sa xa Mohlabe e be se le ka

K34|82

3 xare xa sebô sewe, ka ntłe le dihlapetsi. Sebô sena e be se tswalla ka lôna lethakô, ba buła ka phate ya mafale ba re, ke kxakxangwa, xe a etswa, fêla xe a boëla ka xâe, o swanetse xore a ba botseba mulele, le lesaka la dikxomo le lôna le ka xare xa sebô, xe ditswa ba emîsa lethakô ka dikxakxangwa, xe e le ditiba t a xo bolok la mab l bam di axa dithabeng, xo elelet a xe manaba a ka ba patla xore, mab l ba se ke ba a b na, ba bangw  ba  pa diletise ba th ela ka nt e. Ka t ats ile lengw  Makadi Mohlabe o ile a xeroxa, e le ka mabanyana, byale   o ile xe a re, o lebella morax  a b na makxema ba mo et e nt x , byale ba se na taba na , a b na xore ba dir la xore a ba supe tsela ya xo tsena motseng. E be ba tswere marumu le dik t se, byale ka xe a tseba ditsela, a th ma xo kitima a e ya kowa le kwa xofihlela a nam la lefsika le lexolo la Ser beng, byale a hlaba mokxosi, batho ba th ma xo ba thuba ka mafsika, byale makxema a th saba le noka, ba thulama. Mangwapa-nkwe le lethak , a ba xobat a kudu, e rile xe bo re kea sa ba fumana noka e noba madi, xotloxa mowe, ba b na xore sebô sena le mekxwa ka xobane xe ba re, ba th saba dihlare t ewe di ba swara ks dit eb  di ba bu et a morax , byale   ka xobane e be ba th saba, ba kxakxatholla ka maatla. Masoboro xa a ee ntweng le xe a xodile, ka xobane e so a bolle, xa a na mphath  ke badisi ba dikxomo. B na xe ba ka re ba le madisong, ba b na manaba ba th sabela xae, xo hlaba mokxosi xore dikxomo dia thopya, byale banna ba kitim le xo xroxa dikxomo t a b na. Monna xore a boll  a fet e bodikana le boxw ra, ke moka ke monna o swanet e xo ya ntweng, ntlong ya xaxw , xo swanet e xo dula x xa xo na le borwa le mes be. Mes be ena ba e r ka xo batho ba bakkonaxo xo rula, byale mohlang mokxosi o lla yo mongw  le yo mongw , o ya a swere dihlabani t a xaxw  mosate. Bakkomana le barwa ba ~~me~~

5

K34/82

- 5        kxosi le dingaka le bona ke bona ba ya ntweng, kantle le ngaka e kxolo ya dihlare tsa ntwa, yena o somela ke dihlare tsa xaxwe. Monna yo mongwe le yo mongwe o swanetse xo ya ntweng, ba bala xore mphatho wa xore le wa xore e tswe e swanetse xo tswe le xe o sa rate. Impa ya ka reng ke phema ka xore xa ke na dihlabani, di xona mosate tsa xo abela bahlaedi. Dihlomô tea ntwa ke marumu dikotsê borwa le mesêbê le kglêmêss, maxaxane. Marumô ba a kxatla ya ba diphaphati, ba loutsâ la ba le boxale batho ka moka, thleng le xôna, katitong, yaba khla, byale ba ripa phate ba e betla xabotse, ba thule ka ~~mokkox~~ morokole ba thwêla, ke moka ba thwamole mosele wa kxomo e ba ibolalexo ba xatledisa thekô le lerumô xore la se ke la tholexa, ke moka lerumô le fedile le a sumiswa.
- 6        Kôtsê. Kôtsê ba dira ka mokxopa wa kxomo, ba tswiya mokxopa wa sefatleng byale, ba thula masoba a mere, ba seta marala a mabedi, ba ~~w~~ e nyakela phate, ba e tlemella ka marala ala ba fotela ka kowa masobang, ka boeng xoba ka kxakala. Byale dilô tse pedi tse dixsoma lebaka ka le tee, kôtsê ke ya xophêma lerumu ke la xohlaba. Bore ke phate, byale ba e betla, byale ba e tlema ka lerala le lebotse, ba le ~~s~~tilexo xabotse, xo fihlale e ôma, fêla ba fêla ba e berekisa mosomo wa yôna, xore xe e ômile e sa diri selo, e ka tle ya rôbêxa, byale xe e ômile, e lukile, mosomo wa yône o fedile.
- 7        Mesêbê. ba rula e le thsipi ya ba di kôbê nthleng ya ba nthla, ka titong ya ba tulotolo, byale ba loutsâ wa ba le boxale mathekô ka moka. Byale ba ripa mahlaka a roka, ba a betla dikutu tsa ôna ka titong xa lehlaka la roka ba le dira mafale, ka nthleng ba thwela mosêbê, ba tsea lenti ba tatela lehlaka la roka le mosêbê, ba konka mafswi a mokata xoba a moxô, ba motetsa ka yôna xore, o se ke wa tswa, ke moka mosomo wa mosêbê o fedile byale o ka sumisa. Dikukuthwana. Ke mesêbê ya diphate ba ripa phate, ke moka ba bêtla, ba dira kuru ke ntlheng, ka titong ba e dira tolotolo, ba thwêla byale ka mesêbê, fêla tsôna dii direng, ke tsa xo ithuta ka tsôna, xo bolaya dinonyana,

- 7 dikxaka, maeba le dikxwale le dinonyana tse dingwé. Xore motho wa kxora xo hula xe a hula nonyena o swanetse xo itiya hloxo, le thswane dia bolaya le phuti, le motho, fela ba thsaba xore, mohlomong, a ka re ke tla molaya a se ke a molaya. Byale dipilō tgene di goma mosomō o tee.
- 8 Lekélémēsē. Ba le rula e le thsipi, ba le loutsā mathō ka moka, titong xo lōna ba le xatledisa ka mokxopa wa kxomo, ba roka mokxopa o mongwē ba dira kxōtlōpō, ya xo fakēla ka nthse, ba rula ka matsēpe a a fedilexo, ba loutsā, ba betla mphini ba thwēla, le ñna ba o thsōmels le raleng la dinokeng. Ke dihlahani tse dithusaxo xe manaba a le kxaufai. Byale mesēbē le bora, di swara ke masoxana ba baetaxo pele, le bo maxaxane le makélémēsē, ke mphathō e meraro e e staxo pele ba ka morexō xa bawé, ba tswara marumu le dikōtsē le bo maxaxane le makélémēsē, ba ~~kxalabyele~~ bōna e be ba tswara marumu le dikōtsē le bo maxaxane le makélémēsē. Ba ya ka mphathō ya bōna, byale-byale xofihlela ba dira sera. Mphathō o mongwē le o mongwē o na le balaudi ba ba beakanyaxo ka thaka tsā bōna. Dikaparō tsa ntwa, e be ba tlōla makhura a kxosi, tse byale ka dipilō, letsoku, le motaxa. Kxosi xe e laetsē xore, lehono le swanetse xo apara kobō e ntso, ka moka dira tsā kxosi ewe di swanetse xo dira byalo, ba dirōla xore ba se ke ba bolayana, ba tsebane, bana ba tadi ba tsebane ka mmala. Kobō e ntso, ke dipilō ba disila yaba buupi, byale ba tse makhura ba thsela seatlieng, ba nthāa dipilō ba di hlakanya le makhura, ba tlōla, yaba ba bantso-ntso, ba tlotsā le kakxeswa. Ba tlōla kxōrōng ya mosate, yaba xōna ba tswaxo. Letsoku. ke lefsika le lehubedu, le lōna ba le sila ba tlōla, byale ka dipilō, o fumana e le ba bahubedu. Mataxa. ke boraxa, ba bontā ka nokeng, byale ba bokxōtla, ba thsela metsi, ba sekxetla ka byona mmels ka moka, kantle le lekxeswa. Mohlomong ba sethalaya mmele wa bōna wa fumana e ka ke dipitsi, empa ba

9 fupane ka xore letlalô le lergwê ke le letsô, le xôna ba sepela  
 ka maoto a mabedi. Seema se re, xobane ke dipitsî re tla bôna  
 ka mabale. Ke xore re ile ra re ke dipitsi byale ra bôna e se  
 10 tsôna. Boikokobotsô le thuto. Motho yo mongwê le yo mongwê o  
 swanetse xo ikokobetsâ fase xa molaudi wa xaxwê, xe a sa ka a  
 dira byale, xe ba le ntweng ba bolaya, ka baka la xore, e ka  
 Paya bôntsi. Xe ba fihla za, ba tsibisa batswadi ba xaxwê,  
 xore manaba ba mmolails, ke moka molato xa o xôna, taba e ke  
 sephiri xa e bolelwe, ya bolelwe, ya bolelaxo le yêna wa  
 bolaiwa ka taelo ya kxosi. Xo byale ka lepyexa, ba le bolaya,  
 a ka xasa peu ya xoseloke. Xa xo kxathalexe le xe ba re,  
 xabo lepyexa xa ba ribexe telo, a ba re, xe batho ba ile  
 ntweng, bara, xe motho a lebela batho, byale a dule a lefa,  
 ka xo rialo mafelo ba mmolaya. Baxale ba xalifiswa ke kxosi  
 a ba hlabêla kxomo, e le xore, motho xoba o xalifile o  
 bala batho ba a ba bolailexo, mohlomong, e re kwa ba xabô ba  
 thsâba a leka ka maatla xo xomisa manaba, le bôra banna ba  
 ba xoba ba le xôna, ba ba bolêla xore mola ya se be bo  
 11 mokete le mokete, a wa manaba nkabe a re fentse. Thutô. Ba  
 ithuta e sa le ba banyane, xofihlela e-ba masoboro le xe ba  
 bolla. Ba ithuta ka ditsela tse: Basemanyana, thalokô ya  
 xosiana, ba bapêla, byale yo mongwê a eme thekô, byale a re, xo  
 bôna, thômang xo kitima, byale ba kitima, ba ba kxonaso xo kf  
 kitima ba tla siya ba bangwê, batswedi ba bôna o tla kwa ba re,  
 le rena e be re siya ba bangwê. Yôna thuto e banna le basadi  
 le bôna ba siana, ba tloxa sebaka se setelele xo tloxa mosate,  
 byale ba tswa ba kitima ba libile mosate, ya tsenaxo ~~ya~~ pele  
 o tsea sefoka, a dula ka sôna ~~ya~~ xore yo mongwê le yo mongwê  
 xe a fihla a bône, xore ya ba silexo ke yom, mosadi yo a  
 silexo, ba bangwê, o dula kxaufsi le yola wa sefoka. Mowe  
 xe kxosi e na le se e ka ba thabisaxo ka sôna wa ba fa.  
 Masoxana le dikxarêbe le bôna ba dira byalo. Ke thutô e kxolo  
 xo eleletsâ xore xe manaba a fihlide ba kxone xo thsâba.  
 E ngwê ke kuku bana ba kxaka ba bitsana ka miludi. ~~ya~~ re ka

- 12 mabanyana ba phatlalla ke moka ba utama, byale, ba bangwē ba tswa ka xa , ba re, kxwale ya lessela-selo o xokae, ke moka yola a utamilexo a re, kuku, ke moka a ya mowe a kwaxo kuku x na a mo nyaka xofihl la a mo utulla. Ba bitsana ka y na, xe ba patlile ke manaba ba utamile, ka xobane ba ba sa tsebexo, ba ka se kx ne xo ba utulla. Xe e le ba banyana ba utamile, batswadi ba sa ba b ne, xe ba ba bitsa ba re, marakana marakana, xe ba fetola ba re, marakana marakana a mono, ke moka ba   xoba utulla. E ngw  ke ya xo fosana ka mafsika, yo mongw  o  ma kwa, yo mongw  a topa mafsika, yola wa mafsika a re, o ka re mmaxo, byale yola xe a ile a dira yola o moph sa ka mafsika, xe a ka re a moph sa a mo pyatla ka lefsika la math m , ke setla la xa kxone xo phema, le xe a mo xobatsit  ka maatla xa xo na molato. Motho yo a kxonaxo xo phema mafsika a f la. E ngw , ke xo  tlana ka dikxati, ba phema ka mapara, ewe ke thuto ya xo phema lerumu ke manaba a le kxaufsi le b na. Ka dixale ba ithuta ka t ona xo hlab  diph of lo t a naxa. Ba xo tswara mes b  le hm borwa bona xe ba ile ntweng xa ba diri katiba ba hula ka mes b , wa hlab  xa a tswe, f la xe ba b na xore ba kxaufsi le b na x na ba tiya kati, ba phema, ba hlab . Pele xa xore ba   ntweng, ba th ma ba laola ditaola, xe ditaola dix re ba yo feny , ba ya ba tiile, xe di re ba yo lefeny , xa ba ba bot  ba no re, sepelang, empa ba tla no sepela ba bela la, ka baka la xore ditaola xa ba di kwa. Ditaol  t e dingw  le t e dingw  ntweng ba botsa ke ngaka more, xe le fihlile, le  me ka tsela e, le e, f la xe ba ka bolaya kxosi ya lena le th abe. Boitukiset o baxit bya ntwa. Xe mokxosi o hlab ya wa manaba, bana le basadi ba th abel  dit abeng mowe e le xo dib , ba banaxo le bana ba bany  ba ba pepula. Monna o be a sa dumell e xo xatlela ngwana e sa le yo monyane, o be a re, kowa a th ma xo ya xo dis  e be x na a moxatl la. Monna yo mongw  ba re, ke Tsetse o ile a re, ngwana wa xaxw  a sa re o th ma xo sepela byale a moxatl la,

.14 ngwana a thôma xo xola ka maduma, xofihlêla mmaxwe a bêlêxa  
 moratho, byale e rile xe ba huduxa Tubatse, monna a pepula  
 moxolwane, mosadi moratho, awa ba ya ba fihla Sexôdikane, byale xe  
 ba'fihlile mowe, ba fumana morena, Maboya a thôma xo lwa le  
 sethsâba sa Batubatse, byale xe basadi ba thsâba mosadi ycla  
 a ba tlalelong ka baka la bana ba babedi, a pepula yo monyenyan  
 yola moxolwane, a morwala ka seroto, yabs ba thsâba, banna bôna  
 ba ile ntweng. Byale mosadi a kwa xore o rwele buima, basadi  
 ba bangwê ba mosile, a gûsula ngwana wa ka moraxo, a molahla  
 fase, a thsâba le wâ pele, ka baka la xore, wa pele e be e le  
 15 ngwanenyana e rile xe banna ba thsâba, ba bangwê ba feta kxaufsi  
 le ngwana byale ba kwa a lla, ba thôma xo makala xore a xo llang,  
 xe ba e-ya kxaufsi ba fumana ke ngwana, byale monna yo mongwê a  
 motseba, ba rwala ngwana ba thsâba naë, ba fihlêla mowe basadi  
 le bana banaxo xôna, ba mo fa ngwara, xe ba mutsisa xore ekaba  
 ngwana o ile wa mosiya byang, a bolela xore ke ka baka la boima,  
 awa molato wa sebe xôra, phôso ba e bône xo monna, byale monna  
 ba ile ba molaya mowe ntweng. Kxosi, ya rela ngwana leina la xore  
 ke Ntopa, ka moraxô xa mo o ile a hlabâ mokxosi a hlabela  
 Bapedi ba e-tla ba muthusa a fanya morena Maboya. Dikxomo di  
 thsâba le masoxana ba ya ba utama natso, xo eleletsâ xore xe  
 16 manaba a ka fihla ka thekô e direxo kantse, masoxana a lwe le  
 manaba, xore ba se ke ba dixapa ka borôlô, ba bangwe ba kitimêle  
 xo hlabâ mokxosi. Dijo tsona di fihliwa kxole le mo ba dulaxo.  
 Xe e le mowe ba axilexo metse, ba axella ka masasa, ka xodimo  
 a metliwa, ba dira mafôrô, xe ba rôbala ba a tswalla, mowe ba  
 ilexo ba fumana mohlare, wa xo axexa ke ntswaneng, e be ba  
 axella ka lethakô le lengwapa-nkwe, ka xobane o be o ngapa, le  
 dipheka e be e le ôna ka nosi. Ke ntwa e thôma ba boledisana ka  
 sewe ba fapanaxo ka gona, mo xe ba bangwê ba ile ba bolaya motho  
 yo mongwe wa dithsâba disele byale beng ba motho yowe ba romela,  
 motseta xo kxosi ya naxa ewe, xore ekaba molato keng, xe bana  
 ba xaxo ba mpolaëla motho wa ka, morongwa xa bolawe, byale xe

698      kxosi ela e ka re xa ke na taba le taba ewe, byale, kxosi ela  
 17      ya mamundi ke moka e rapa dira tsá xaxwé xo ba lwanthsa, a sa  
           ba tsibisa o ba nekella bosexo. Xore nnete-nete motho yo ke  
           muromiwa wa ka mošate ba bôna xe a tswere sefoka, fêla xe ba  
           thomile xo lwa xa xo sa na sebaka sa xo boledisana, kantle  
           le xore ba banzwé ba thsabe, byale e re, ka tsatsí le lengwé ba  
           rômèle motseta xore, a e-be sebesébe, a bolela ka naka la tlou  
           (mosadi) xore ke nthsitse lôna, ba kxona ba beya marumu fase.  
Xo hlôla naxa le tsibisanô ntweng. Dithsaba tse dinaxo kxaufsi  
           le kxosi e lwanaxo le Manaba, maanô a tsôna ke xore ba le setsa  
           dira tsá feta, byale xe ba ekwa xore ntwa e a lwewa, ba šala  
           Manaba ka moreaxo, xore ba ba dikanetse, ba kwa ka dihlodi xore  
           ntwa e thômile. Dihlodi di tla hlapetsa xo bôna xore xo thsaba  
 18      ba fe, xore ba kitimèle xo tsibisa xore, Manaba a fentse xoba a  
           a thsabile. Tsibisanô ya xore, xo fentswe ba xenô o tla bôna,  
           o tla bôna mosi o tupa ka lehlaköring la xeno, ke thsupu ya  
           xore masalëla a thsabe, le dihlodi di tla kitimëla xaë, xore re  
           wetse ke mollo, byale le bôna ba be ba bôna maanô a xore ba ka  
           dira byang. Yo mongwé le yo mongwé o thsabela xa xaxwé mola  
           ntweng, ba tla ya ba hlakana pele. Xe ba hlabana ba hlab  
           mokxosi wa xabô byale ka xe ba re, marôba we marôba theko, byale  
           mowe xa xo sa loka madi a falla, xa ba khutsí, xo khutsa xa  
           bôna ke xore, letsatsí le dikele e be bosexo, mowe ba rôbalaxo  
           xa ba xotsé mollo. Motho wa xore xe a rôbetse a ôna kudu xa  
           nyakexe, ka xobane Manaba ba kwa ka ôna ke moka ba nekella  
           ba tla ba ba bolaya.

Monra yo mongwé ba re, ke Mapae, o ile a fapana le baxabô,  
 a rôbala thekô, kxathe o rôbetse kxaufsi le Manaba byale e rile  
 bosexo e ôna kudu, byale Maraba ba re, motho wa xôna ka moo, ba  
 19      thoma xo ya ba nekella, ba ile ba setse ba le kxaufsi naë,  
           dikxaka tsá fofa di lla, motho a phafixa, byale ba theletsa xore  
           ba tla kwa moonô ba se sa okwa, ba thôma xo bolela xore,  
           kxanthe dikxaka dia ôna, ba bolela ba xoma, monra a ba kwa a

19 tsoxa a thsaba, a napa a ile xa . Byale xe a fihlile xa , ba re, ba bangw  ba kae, a re, ko moka ba fedile xo setse nna, le nna ke ile ka thusa ke dikkaka, a laudisa ka mokxwa ono wa ka xodimo, awa ba ile ba kkolwa. Impa mafelong xo ile xwa makats  xe ba b na batho ba boyo ba xoba moxob , monna a thoma xo makala, le batho, byale batho ba re, xo y na ke lephsexa, a bolaiwe, byale banna ba ba xoba ba ile ntweng, ba re, awa motho yowe ke moxala, o ile a bolaya batho ba bedi, byale mokxwa wa xaxw  re di  motimella, a se re b ne kamoo re ilexo. Awa ba ile ba mo thusa, a se bolaiwe, e le nnete a ba bolaile.

20 Dika, maif  le lekile, mme la re, xe batho ba ka re ba dut i, ba b na mosi o tupa x na, ke xore monna yo mongw  le yo mongw  o swanetse xo itukisa, a kitimele mosate, le molitsi wa phalafala wa lets , ke xore o tla fumana xo tlie th ebi, e bol la xore ke bone Manaba a e-tla bokete. Fel  mowe xa xoswe xo a ila, wa bona xo eswa o tla kwa seema kxaufsiniana.

Taol  ya Ntwa. Dira mola di tswaxo ka maf rc a mosate, ba swanetse xo ba bana ba mosadi ka o tee, ba kwane sewe ba sebolelaxo, ba kwe sewe molaudi wa bona a sebolelaxo. Ba sepela fel  xo tee ka sekxobak  sa b na, yo mongw  xe a nyaka xo ya kantle, o swanetse xo tsibisa moetapele wa xaxw , xore ba mo em le, f la xo na le dihlapetsi t e disepelaxo le meboto xore Manaba a se ke a ba dikanets , moo ba b nang Manaba ba hlaba mokxo i wa xore ehlalefeleng, le kxaufsi le Manaba. Byale mowe seh pha sa masoxana se swanetse xo nth axana, ke b na ba etaxo pele, ba baxolo ba sala morax , xofihlela ba yo hlakana le manaba ba elwa nab . Xe letg tsi le dikets  letsafi le tswere yo mongw  le yo mongw  o swanetse xo nyakela ka thek , e xonexo ba xab , ba nyak la mala  mowe ba swanet xo xo r bala x na, kudu ba r bala ka fase xa dithaba, mowe ba b naxo xore xo na le matloloby , xore xe Manaba a ba ngwexella ba okwe mafsika a dira kwetse, ba itukise. Xe e le marexa ba xots  mollo, mollo wa x na ba xots  byale ka sesepe (mollo wa xo tswikel ), mollo wa balaudi ba xots  xare, le xe ba sepela, ba

21      ba ka xare xa dira, le xe ntwa e lwewa, ba ba ka xare.  
 Taba e e sa nyakexexo ntweng ke xore motho a re, kowa  
 ba hlabana motho a thšaba, xoba xe a bôna manaba a le  
 kxaufsi, a hlabo mokxosi wa sellô. Empa balaudi xe ba bona xore  
 22     xo bifile, ba etapele, kantle le kxosi ya bona yôna ba e raxšla  
 moraxo. Bahlabana mosexare, le bošexo xe ba ka ba bôna moo  
 ba rôbetsexo, ba ba ngwexella ba balate, ke moka ba lwe nabô,  
 kudu xo diriwa ka ngwedi. Ntwa ya bošexo ke ya mafsiya yo mongwe  
 le yom mongwe o rwala mafsiya ka mokxwa o a ka kkonanxo, le  
 bona mo letlaxo xôna xa le site, le tiya kati, e le xore bôna  
 ka xobane ke bošexo ba swanetse xo apara motaxa (xo kxetla)  
 xore ba bonane. Kudu-kudu ba nyaka xo lwa kxaufsi le dithaba,  
 ka xobane, ba manala ka mafsiya, byale ba bahlabo ka mesebô,  
 byale mapono ôna, a nyaka molala, ka baka la xore ba sumisa  
 kôtsé le lerumô fêla. Basotho ba thsepile mosebô, ka xobane  
 ba bahula ba sa le kxole le ôna, xe ba ba atamela, ba katela  
 23     moraxô ka santaxo, ba dutsi ba hula. Xe ba setse ba tsenane  
 yo mongwe le yo mongwe yowe a bolaillexo Lenaba, o re, wa ka  
 a wa xa tsoxe, mowe balwa bana mephathô ya bôna, byale ka xe ba  
 re, madikwa we ba kxwera ba Mathsobeng, ke xore Mathsobeng ke  
 ke yôna kxosi ya mphathô owe. Xe ba bôna xore ba nyaka xo  
 thšaba bakxalabye, ba thôma xo ana ka moano wa xabô wa marumu,  
 ba re, marôba we marôba thekô, le se ke la thšaba, bo papaxwê  
 lena ebe ba se byale, mowe xo tla longwa setu xore tuu xwa lla  
 theko ya lerumô, molaudi yêna a ême a rôtekanya, xe a bôna xore  
 lesaba la xaxwê lea fêla, o re, xo bôna manyabahla, a botswê  
 bo re swa, ke xore thšabang, byale mowe yo mongwe le yo mongwe  
 o tla lwa a kata ka sa moraxo, o tla re xo bôna, a ba file  
 sebakanyana yaba xôna a retoloxaxo a thšaba. Bawe ba hwileng xe  
 e le Manaba xa ba na taba nabô, fêla xe ba ka fumana yo elexo  
 wa xabô, ba lahlela ka moleteng wa thakadu ba phusetsa, ba  
 bangwe ba êpa melete ya xo xoma ka dikhuru, ba kona ditho

K34/82

- 24 tsa xaxwē, ba phutha ba lahlela ka xare, ba phusetsā ba feta, byale-byale, fela dingaka tsōna di aba sēna, ba yo dira dihlare, tsa ntwa, le melekō. Xe ba ka fumana Lenaba ba le rōbile fēla le sa phela, xa ba na sebaka ba hlabā ka lerumō, ba feta, monna xa ba thope ba bolaya, mosadi yēna ba thopa, ba ya bexa mosate. Malea le dikelatšō. Pele xa xore ba e direng dilō tse ba swanetšeko xo di dira, monna o swaretše xo itima dilō tsa bosero matsatsi a lesomē, ke xore xo rōbala le mosadi. Mosadi ke sebila o ka ya wa tiya ke dithsokane. Moxongwe wa kutlexa, byale wa ya wa babya kowa ntse xa xo na motho ya tla xc xo hlokēmēla, ka xobane xa ba na sebaka, mohlomong ba tla xc xopēlēla xore wa thsaba. Byale ka losito Popela ba kile ba re, ba ile xo tsoma, a ya a hlabēxa, byale kaxe ba ile xo tsoma, banna ba leka ka maatla xo epa dihlare ba moalafa, ba ile ba no xatisa, ka baka la xore mosadi yowe, wa xo modira o be a se xōna, ke banna fēla. Ba ile ba mo romēla xās, byale ba tsomi pelo tsa bōna tsa kwa bohlōkō ka baka la xaxwē, ka xobane xa ba ka ba bolaya selō. Xe e le ntweng ka tsatsi le lengwē xe Modimo wa xēnō o sa ēma naxo ba bolaya. Modimo o ba swanetse xo dira pele xa xore ba e direng, ke xo kitima, xo tlwaetsa maoto a bōna. Byale ka basadi ba bōna xa ba swanēla xo ūala ba tsenthēa banna ba bangwē ka dintlong tsa bōna, xoba mosadi a re xe a dutsi a swarella sekana, xoba xo rwala moxōne, dilō tsewe ka moka dia ila, dihlola lehu. Xe banna ba tso boyo direng, ba swanetse xo tsenela ka kxōrōng ya mosate, xe ba fentše Manaba, ba xoba moxobō, ba re, xo dira motho ka o tee a re, xowa xowa ramonna, ka re, xowa xowa ramonna, ba bangwē ba re, waa, yōla yēna a hlabella ka mokxwa o a ka kxonaxo, \* o bolela maina a mowe ba tswaxo. Basadi mekxoši ~~ye għidu~~
- 25

26 ya thabo e kxanwa, xo nyakaletswe. Dihlabani ka moka di fokiwa ka mosate, di fokiwa ke kxadi, le dira di felexetswa ke yêna Mexobô le dikosa tsa ntwa. Koşa ya maotsa ke yôna, koşa e nyaolaxo batho, xe ba ôpela yôna, awa le xore lehu keng xa oxopole, ke yôna koşa e kxolo ya ntwa. Ba e ôpela ka tsela e, ba re, ôtsa, o o tsee, o tsee otsee, ba bangwê ba re mmamabolane o se ke wa bola selo selo ke kôma. Byale xe okwa ba e ôpela yôna xo bifile, ntwa ba swarane le ka diatla.

Bofelô bya ntwa. Ntwa xore e fedile o hôna xe ba nthâa naka la tlou, ba roma motseta xo bexa xore marumô fase, byale ba la le bôna xe ba dumela, ba botşa motseta xore awa xo lukile, tse dilwaxo dia kôpana, mmutla o ile wa kôpana le mpya. Xa xo na mathopya a athopiwaxo, xo thopiwa dikxarebe le mathari a a satilexo, bakxekolo le banna ba ba fumane ba bolaiwa. Xe ba ba thopile ba ba isa moşate xo bexa kxosi, byale kxosi e kxetha bawe e ba nyakaxo, ya re, bawe e sa ba nyakexo ya ba fa masoxana ba ba senaxo le basadi, fêla ba swanetse xo baswara xabotse, xe lesoxana le motswenya o swanetse xo botşa kxosi ka baka la xore ke yêna papaxwê le mmaxwê. Xe ba ka re, ba sa lwa xo bolaiwa kxosi, ke moka ntwa e fedile, ba swanetse xo thsaba, ka xobane motho yola ba xoba ba mo lwela o hwile.

END 698.